

**Afeto, Wò ñukòkœwo dze**  
traduit de « Déjà, Seigneur, tes gloires suivent »

*d = 55*

*mf*

1. A - fe - to, Wò ñui - kɔ - kœ -  
2. Le mía - f'a - gba - dɔ - fa - le

wo sia dze me, Wò A ve - ve - wo yo - me xo - xo.  
ve gba wu mí, míe - le fu kpém,

Ke le dzi - fo, nè - le dze - dzem nyuie  
Le ñe - ñem l'a - fe ma - vo, si me

Na 'me - si - wo l'a - gbe na wò.  
Mía - va do le ke - klé me, dim.

*p*

Na 'me - si - wo l'a - gbe na wò.  
Mía - va do le ke - klé me, dim.

3. Ke, l' adatsi kple vevewo me,  
Wò gbe ñia tso dzifo na mí,  
Dzidzo, si gbôna fe ñgôdonu,  
Noa gbogblom be : « Megbôna kpuie ! » (bis)

4. Lolô kpakple mokpôkpo fe yli,  
Wò 'metiatiawo ñuqdô  
Di de gbôwò to Gbôgbôa dzi be :  
« Amen, Afeto Yesu va ! » (bis)